

Receptal, otopina za injekciju
za primjenu na životinjama

Proizvođač: Intervet International b.v.
Adresa: Boxmeer, Holandija
Podnosilac zahteva: Predstavništvo Intervet International za BiH
Adresa: Tešanjaska 24 A, Sarajevo

IME LIJEKA

Receptal

(za upotrebu u veterinarstvu)

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 mL injekcijske otopine sadrži 0,0042 mg buzerelein-acetata (što odgovara 0,004 mg buzereleina) i 20,0 mg benzil-alkohola.

INDIKACIJE

- Krave – tretman neplodnosti uzrokovan folikularnim cistama, sa ili bez znakova nifomanije, kašnjenje ovulacije, atrezija folikula, poboljšanje koncepcije nakon vještačkog osjemenjavanja (VO) ili tokom lutealne faze nakon VO, profilaksa smetnji u plodnosti nakon poroda.
- Kobile – anestrus, aciklija, patološke promjene na jajnicima (ciste), indukcija ovulacije kada postoji zreli folikul, poboljšanje koncepcije, kod pojave produženog ili kontinuiranog estrusa.
- Ženke kunića – indukcija ovulacije kod post partum inseminacije i poboljšanje postotka koncepcije.

KONTRAINDIKACIJE

Nema.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu zapažena. Ukoliko se primjete nuspojave ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo da obavijestite nadležnog veterinarara.

CILJNE VRSTE

Krave, kobile i ženke kunića.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Receptal[®] se primjenjuje kod domaćih životinja najčešće jednokratno intramuskularno a može subkutano i intravenski, pridržavajući se sljedećeg režima doziranja:

| Životinja | Indikacija | Doza/mL |
|--------------|--|---------|
| Krave | folikularne ciste sa ili bez znakova nifomanije | 5.0 |
| | aciklija i anetrija | 5.0 |
| | kašnjenje ovulacije | 2.5 |
| | atrezija folikula | 2.5 |
| | poboljšanje postotka oplodnje prilikom VO | 2.5 |
| | profilaksa smetnji u plodnosti prijevremenom indukcijom ciklusa nakon poroda | 5.0 |
| Kobile | cistične promjene na jajnicima sa ili bez znakova prolongiranog ili kontinuiranog gonjenja | 10.0 |
| | anestrus i aciklija u razmaku od 24 sata | 2x5.0 |
| | indukcija ovulacije radi što tačnijeg određivanja vremena ovulacije i parenja, a zbog poboljšanja postotka koncepcije, te u slučajevima prolongiranog i kontinuiranog gonjenja | 10.0 |
| Ženka kunića | poboljšanje postotka oplođenosti | 0.2 |
| | Indukcija ovulacije prilikom osjemenjavanja nakon poroda | 0.2 |

* **Receptal**[®] se daje jednokratno. Radi liječenja aciklije u kobila potrebna je dvokratna aplikacija s razmakom od 24 sata.

KARENCA

Sve vrste

Meso i iznutrice: Nula dana

Mlijeko: Nula dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LIJEKA

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Štititi od izvora svjetlosti.

Nakon prvog otvaranja, proizvod se čuva na temperaturi do 25°C, ne duže od 28 dana.

POSEBNA UPOZORENJA

Primjena tokom graviditeta i laktacije

Ovaj proizvod se može koristiti za poboljšanje stope oplodjenosti (konceptije). Kod većine indikacija koristi se prije ili u vrijeme parenja/VO kako kod životinja u laktaciji tako i kod onih koje nisu u laktaciji. Kod krava i kobilica proizvod se sa sigurnošću može primjenjivati tokom lutealne faze nakon parenja/VO kako bi se poboljšala stopa začeća. Nije dokazana bezbjednost primjene lijeka kasnije tokom graviditeta

Posebne mjere predostrožnosti koje treba preduzeti lice koje daje lijek životinjama

Izbjegavajte samoinjektiranje lijeka.

Postoji veliki broj dokaza koji pokazuju da se prolazak GnRH kroz kožu ne dešava ako se ne upotrijebe jontoforeza ili otapala.

Inkompatibilnosti

Rezidue alkohola i dezificijenasas utiču na dejstvo buserelina.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATKA LIJEKA

S neiskorištenim pripravkom i praznom ambalažom postupa se u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.novine FBiH broj 33/03).

BROJ I DATUM ODOBRENJA

UP-I-06-2-24/17-42/19 J.B, od 07. marta 2019. godine.

OSTALI PODACI

Pakovanje: Bočica sa 10 mL.

Rok upotrebe: 18 mjeseci. Nakon otvaranja bočice 28 dana do 25 C.

Način izdavanja: na veterinarski recept.

ATCvet kod: QH01CA90

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Intevet International b.v; Boxmeer, Holandija

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Predstavništvo Intervet International za BiH, Tešanjaska 24 A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina